

## Јавни позив за пријаву дјеце у Програм за дјецу у години пред полазак у школу

На основу члана 36. Закона о предшколском васпитању и образовању („Сл. Гласник РС“, број 79/2015 и 63/2020) прописано је да се Програм за дјецу у години пред полазак у школу организује за дјецу која нису обухваћена неким обликом предшколског васпитања и образовања и која нису похађала cjеловити развојни програм, а која по прописима којима се уређује област основног васпитања и образовања у наредној школској години стичу услове за полазак у први разред основне школе.

Министарство просвјете и културе Републике Српске намјерава и у 2022. години подржати реализацију Програма, у складу са епидемиолошком ситуацијом и препорукама ЈЗУ Института за јавно здравство РС. У складу са горе наведеним ЈУ Дјечији вртић „Радост“ Приједор позива све родитеље да дјецу **пријаве до 26. новембра 2021. године**, како би благовремено доставили податке Министарству просвјете и културе и извршили припреме за реализацију програма на основу броја пријављене дјеце.

**Пријаве** за Програм за дјецу у години пред полазак у школу уз достављање извода из матичне књиге рођених дјетета, попуњавају се у просторијама централног вртића „Радост“ у улици Вука Караџића 21 сваким радним даном у периоду од 08:00 до 14:00 часова.

Програм за дјецу у години пред полазак у школу трајаће од 1. марта до 31. маја 2022. године, у укупном дневном трајању од 180 минута, а реализоваће се у просторијама вртића. Приликом првог доласка у Програм, родитељи су дужни доставити љекарско увјерење дјетета са уредним лабораторијским налазима који садрже брис носа и грла и налаз столице који издаје надлежна здравствена установа.

Све додатне информације можете добити на телефон 052/211-702.

## Javni poziv za prijavu djece u Program za djecu u godini pred polazak u školu

Na osnovu člana 36. Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju („Sl. Glasnik RS“, broj 79/2015 i 63/2020) propisano je da se Program za djecu u godini pred polazak u školu organizuje za djecu koja nisu obuhvaćena nekim oblikom predškolskog vaspitanja i obrazovanja i koja nisu pohađala cjeloviti razvojni program, a koja po propisima kojima se uređuje oblast osnovnog vaspitanja i obrazovanja u narednoj školskoj godini stiču uslove za polazak u prvi razred osnovne škole.

Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske namjerava i u 2022. godini podržati realizaciju Programa, u skladu sa epidemiološkom situacijom i preporukama JZU Instituta za javno zdravstvo RS. U skladu sa gore navedenim JU Dječiji vrtić „Radost“ Prijedor poziva sve roditelje da djecu **prijave do 26. novembra 2021. godine**, kako bi blagovremeno dostavili podatke Ministarstvu prosvjete i kulture i izvršili pripreme za realizaciju programa na osnovu broja prijavljene djece.

**Prijave** za Program za djecu u godini pred polazak u školu uz dostavljanje izvoda iz matične knjige rođenih djeteta, popunjavaju se u prostorijama centralnog vrtića „Radost“ u ulici Vuka Karadžića 21 svakim radnim danom u periodu od 08:00 do 14:00 časova.

Program za djecu u godini pred polazak u školu trajaće od 1. marta do 31. maja 2022. godine, u ukupnom dnevnom trajanju od 180 minuta, a realizovaće se u prostorijama vrtića. Prilikom prvog dolaska u Program, roditelji su dužni dostaviti ljekarsko uvjerenje djeteta sa urednim laboratorijskim nalazima koji sadrže bris nosa i grla i nalaz stolice koji izdaje nadležna zdravstvena ustanova.

Sve dodatne informacije možete dobiti na telefon 052/211-702.